

BUGUPFARWA U YA NGA MAITELE A  
TSHITEÑWA 14 TSHA NYALUSO YA  
MULAYO WA TSWIKELO YA MAFHUNGO  
(PAIA), 2000 ( MULAYO 2 WA 2000)

# Tswikeloy Bugupfarwoya Mafhungoya Vhudavhidzani ha Muvhuso (GCIS) 2017/18

## ZWI RE NGOMU

Mvulatswinga .....	3
Mushumo wa GCIS .....	3
Khethekanyo dza GCIS .....	4
Thalutshedzo dza mishumo nga vhudalo .....	4
Tshivhumbeo tsha Vhulanguli ha GCIS .....	7
Zwidodombedzwa zwa vhukwamani zwa Muofisiri wa Mafhuno .....	8
Nyendedzi u ya kha Khomishini ya Pfanelo dza Vhathu nga ha u shumisa Mulayo .....	9
Mbuletshedzo ya theroy dzine GCIS yo fara rekhodo dzayo .....	10
Rekhodo dzi no dzula dzi hone kha GCIS .....	12
Ndila dza u ita khumbelo .....	12
Khakhululo dzi re hone zwi tshi elana na zwiito kana u kundelwa u dzhia maga .....	14
Mbandelo dzo randiwaho .....	15
Fomo dza dzo randelwaho tswikelo ya rekhodo ya tshiimiswa tsha muvhuso .....	16

## MARANGAPHANDA

Tshiteňwa 32 tsha Mulayotewa wa Riphabuliki ya Afrika Tshipembe tshi netshedza muthu muňwe na muňwe pfanelo ya tswikelo ya mafhuno maňwe na maňwe o farwaho nga shango kana nga muňwe muthu na uri hezwo zwi a ţodea u itela u shumisa kana u tsireledzo ya pfanelo iňwe.

Mulayo wa PAIA, PAIA kha u tshenzhela hedzi pfanelo dzavho dza mulayotewa, nga maanda:

- u hwedza zwiimiswa zwothe zwa muvhuso vhuđifhinduleli ha u tshimbida zwa tswikelo ya mafhuno/rekhodo dzo farwaho ngavo;
- u netshedza muhanga na matshimbidele u itela tshitshavha uri tshi shumise pfanelo yatsho ya ndayotewa kha u swikela mafhuno nga u ţavhanya, zwi sa vha ɖureli na u sa vha lemela nga hanefho hune zwa konadzea ngaho;
- u sumbedzisa maitele ane zwiimiswa zwa muvhuso zwa tea u vhekanya ngaho u itela u tshimbida zwa tswikelelo ya mafhuno nga mirađo ya tshitshavha; na
- u sumbedzisa hune nyimele dza mafhuno o iledzwaho dza shuma, ho katelwa na dzi tshimbilelanaho na dza nga ha mafhuno a muňwe muthu wa vhuraru, bindu, masheleni, thekhiniki kana a saints; mafhuno ane a nga khakhisa mulandu wo farwaho nga khothe kana mapholisa, sa tsumbo, dokhethe ya mapholisa hune hu khou thetsheleswa mafhuno a beili na miňwe mitevhevho ya mafhuno nga ha Tshumelo dza Mbuelo dza Afrika Tshipembe.

Zwi sa vhuyi zwa kanakanisa, hu na mikano ya tshitshavha kha u shumisa pfanelo dzavho sa zwe zwa vhekanyiswa zwone kha tshiteňwa 36 tsha Ndayotewa na zwiteňwa 33 u ya kha 45 zwa Mulayo wa PAIA, u ya ngauralo.

Zwi tshi tshimbilelana na ţhodea dici tou kombetshedzaho dza PAIA na u shela mulenzhe kha u alusa u vha khagala ha muhasho, vhuđifhinduleli na vhuvhusi vhu shumaho, GCIS yo bveledza bugupfarwa sa ndila ya u tshimbida tswikelo nga tshitshavha kha mafhuno/rekhodo dzo vhulungwaho ngavo.

Hu fulufhelwa uri bugupfarwa i do shuma sa luvhande/tshishumiswa tshi shumaho u netshedza tshitshavha mafhuno o teaho u itela uri vha kone u shumisa pfanelo yavho ya tswikelo ya mafhuno o vhulungwaho nga muhasho.

## **1. MVULATSWINGA**

Mulayo wa PAIA u ri tshiimiswa tshiñwe na tshiñwe tshi tea u vha na Muofisiri wa Mafhuno na Mu/Vhafarisa Muofisiri vha Mafhuno vhane vha do shuma u tshimbida khumbelo dza tswikelo ya mafhuno, na u thusa vhahumbeli u dzhenisa khumbelo dzavho.

Bugupfarwa yo bveledzwa sa nyendedzi ya uri mirado ya tshitshavha i nga swikela hani mafhuno ane a vha kha GCIS. I ḥandavhudza uri ndi mafhuno afhio ane a vha kha GCIS na uri vha nga a wana hani. Bugupfarwa i amba nga ha pfanelo kha tswikelo ya mafhuno, sa zwe zwa ḥetshedziska zwone kha Ndayotewa.

Nga nn̄da ha mutevhe wa rekhodo dzothe dzo vhulungwaho nga GCIS, dzine dza dovha dza pfi ndi dzifaili, heyi bugupfarwa i dovha ya vha na zwidodombedzwa zwa Muofisiri wa Mafhuno na Mufarisa Muofisiri wa Mafhuno wa GCIS.

## **2. MUSHUMO WA GCIS**

Mushumo wa mutheo wa GCIS ndi u tshimbida milaedza ya muvhuso nga ndunzhendunzhe khathihi na u davhidzana na tshitshavha lu pfadzaho nga ha mbekanyamaitele, pulane, mbekanyamushumo na zwo swikelwaho nga muvhuso.Kha u lwisa havho u vhekanya na u ḥuṭuwedza u tevhedza zwo vhewaho u itela sisiteme ya vhudavhidzani ha muvhuso i shumaho, GCIS i do davhidzana na mihasho, mavundu na mimasipala u vha thusa u vha na vhudavhidzani ha khwine, u itela u vhona uri vhatu vha a vhudzwa na u mandafhadzwa uri vha sedzuluse, vha ṭole na u shela mulenzhe lu pfadzaho kha dimokirasi yashu.

### **3. Bono**

U vha mudivhitho wa vhukoni ha vhudavhidzani ha muvhuso.

### **4. Tshipikwa**

U ḥetshedza tshumelo dza phurofeshinala, u vhekanya na u ḥuṭuwedza u tevhedza zwo vhewaho u itela sisiteme ya vhudavhidzani ha muvhuso i shumaho, u tshimbida milaedza ya muvhuso nga ndunzhendunzhe na u davhidzana hu pfadzaho na tshitshavha nga mbekanyamaitele dza muvhuso, vhupulani ha mbekanyamushumo na zwo swikelwaho nga muvhuso.

## 5. KHETHEKANYO DZA GCIS

Kha u swikelela mushumo wayo, GCIS yo khethekanywa ya bva matavhi mararu ane a vha; Tshumelo dza Thanganelo, Kutshimbidzele na Phadaladzo ya Mafhuno, na Tshumisano ya Mihasho na Vhulanguli ha Vhakwameaho. Haya matavhi o vhumbwa nga khethekanyo khulwane dza 12 dzine dza vha:

- 5.1 Zwibveledzwa na Mbande
- 5.2 Zhendedzi la Tshumelo ya Vhudavhidzani
- 5.3 Mbekanyamaitele na Vhułodisisi
- 5.4 Zwa Gwama, Vhulangi ha Ndunzhendunzhe ya Nđisedzo na Tshumelo dza Thuso
- 5.5 Ndaulo ya zwa Vhashumi
- 5.6 Vhulanguli ha Mafhuno na Thekhinołodzhi
- 5.7 Kupulanele kwa Tshitirathedzhiki na Vhulanguli ha Mbekanyamushumo
- 5.8 Vhudavhidzani ha Tshigwada: Vhutholi ha Sekithara dza Ikonomi, Mveledziso ya Themamveledziso na Mishumo, Vhuthivheli ha Vhugevhenga kha Vhulamukanyi na Vhutsireledzi, na Nyandano ya Mbambadzo ya Dzitshaka na Vhutsireledzi
- 5.9 Vhudavhidzani ha Tshigwada: Tshitshavha tsha Tsireledzo ya zwa Matshilisano na Mveledziso ya Vhathu, khathihi na Vhuvhusi na Ndaulo
- 5.10 Vhushaka Hapo na Vundu
- 5.11 Vhushumisani na Nyandadzamafhuno; na
- 5.12 Mułolamuvhalelano wa nga Ngomu

## 6. THALUTSHEDZO DZA MISHUMO YA GCIS NGA VHUDALO

### 6.1 DAVHI: KUTSHIMBIDZELE NA PHADALADZO YA MAFHUNGO

Davhi: **Kutshimbidzele na Phađaladzo ya Mafhuno** li na vhudifhinduleli ho vhalaho ha ndila dzo fhambanaho dza vhudavhidzani dzo sikwaho na u shumiswa nga GCIS.

Hedzi ndila ndi tshipida tsha u ćivhofha ha muhasho uri MaAfrika Tshipembe na vhakwameaho huiłeweho vha vhudzwe nga ha mbekanyamaitele na mishumo ya muvhuso, na zwikhala zwine zwa tutuwa u bva kha hedzi mbekanyamushumo dza vhadzulapo, mabindu na vhańwe vhafarisi.

- a) Zwibveledzwa na ndila dzi bveledzaho milaedza na therò dza ndeme uri hu vhe na vhudavhidzani ha heyo milaedza ya ndeme. Davhi lii na mushumo wa u bveledza zwibveledzwa zwa mafhuno uri zwi bveledzwe nga GCIS.
- b) Mbekanyamaitele na Vhułodisisi vha ita vhułodisisi ha u ćola uri muvhuso u tea u vhudza hani tshitshavha mafhuno na vhulavhelesi ha uri mbekanyamushumo dza muvhuso dzi ambiwa hani nga vha nyandadzamafhuno nga kha kuvhonele kwa vhudavhidzani.
- c) Zhendedzi la Tshumelo ya Vhudavhidzani (*Communication Service Agency*) - li na vhudifhinduleli ha vhulanguli ha u rengwa ha

nyandadzamafhungo, mveledziso ya nyandadzamafhungo, u kunguwedza na u phadadaladza lo imela Muvhuso wa Afrika Tshipembe.

## 6.2 DAVHI: TSHUMELO DZA THANGANELO

Davhi: **Tshumelo dza Thanganelo** li langa tshumelo dza thikhedzo dzine dza netshedza mutevhe wa vhulangi ha vhukati. Dzi tevhelaho ndi khethekanyo khulwane kha heli davhi na mishumo yadzo:

- a) Ndaulo ya zwa Vhashumi i na mushumo wa vhurangaphanda ha tshitirathedzhiki kha u shumiswa ha Tshitirathedzhiki tsha Vhulanguli ha Ndaulo ya zwa Vhashumi kha muhasho.
- b) Vhulanguli ha Mafhuno na Thekhinolodzhi vha na mushumo wa u vhulunga, u tikedza na u netshedza mafhuno na vhudavhidzani ha thekhinojodzhi kha GCIS.
- c) Vhupulani ha Tshitirathedzhiki na Vhulanguli ha Mbekanyamushumo vhu na mushumo wa mveledziso na u shumisa maitele a vhulanguli ha tshitirathedzhiki, matshimbidezele na sisiteme uri dzi khou tendelana na mulayo wo teaho. Davhi Lihulwane li dovha la netshedza tshumelo ya vhulanguli ha thandela ha phurofeshinala u takula mashumele a ndisedzo ya tshumelo sa mushumo wa GCIS.

## 6.3 DAVHI: TSHUMISANO YA MIHASHO NA VHULANGULI HA VHAKWAMEAHO

Davhi: **Tshumisano ya mihasho na Vhulanguli ha Vhakwameaho** i netshedza vhurangaphanda na nyeletshedzo ya tshitirathedzhiki kha sisiteme ya vhudavhidzani ha muvhuso wapo na wa vundu. Li na vhudifhinduleli ha u vhona uri hu na nyandano ya u shumisa zwa vhuvhekanyandeme ya vhudavhidzani ha lushaka, khathihi na vhuvhekanyandeme ha vhudavhidzani ha mavundu. Afha fhasi hu tevhela khethekanyo khulwane na mishumo yadzo:

- a) Vhudavhidzani ha Tshigwada: Sekithara dza Ikonomi na Vhutholi na Mveledziso ya Themamveledziso, Vhuthivheli ha Vhugevhenga kha Vhulamukanyi na Vhutsireledzi, na Nyandano ya Mbambadzo na Vhutsireledzi ha Dzitshakatshaka li bveledza Mbekanyamushumo ya Vhudavhidzani ha Muvhuso u itela u tikedza vhuvhekanyandeme nga mveledziso ya zwiirathedzhiki zwa vhudavhidzani na mafulo a Sekithara dza Ikonomi na Vhutholi, Mveledziso ya Themamveledziso na Vhutsireledzi, Vhuthivheli ha Vhugevhenga ha Vhulamukanyi na Vhutsireledzi khathihi na Nyandano ya Mbambadzo ya Dzitshakatshaka na zwigwada zwa Vhutsireledzi vha tshi farisana na mihasho yo teaho i khou rangaho phanda izwi.
- b) Vhudavhidzani ha Tshigwada: Tsireledzo ya zwa Matshilisano na Tshitshavha, Mveledziso ya Vhathu, na Vhuvhusi na Ndaulo (Social

Protection Community and Human Development, and Governance and Administration vha ɳetshedza thikhedzo ya Muhanja wa Tshiṭirathedzhi ya Tshifhinga tsha Vhukati nga u bveledzisa zwiṭirathedzhi zwa vhudavhidzani na mafulo a Mveledziso ya Vhathu, Tsireledzo ya zwa Matshilisano na Mveledziso ya Tshitshavha khathihi na zwigwada zwa Vhuvhusi na Ndaulo vha tshi farisana na mihasho yo teaho i khou rangaho phanda izwi. U vhona uri Foramu ya Vhudavhidzani ya nga ngomu i khou shuma.

- c) Vhushaka Hapo na ha Vundu vha ɳetshedza vhurangaphanda ha tshiṭirathedzhi kha luṭa lwa vhudavhidzani ha muvhuso wa lushaka na mbekanyamushumo dza vhudavhidzani dzapo na dza vundu. Nga kha ofisi dza vundu vha ɳetshedza vhutumani vhu sa gumi kha vhudavhidzani ha muvhuso. Vha langa khethekanyo dza ṭahe dzo ṭumanaho na ofisi dza vundu na khethekanyo dza ofisi ya vhukati.
- d) Vhushumisani na vha Nyandalazamafhungo vha na mushumo u no dzula u tshi khou ya phanda wa tshumelo dza u ambedzana na vha nyandalazamafhungo nga u vhona uri vha ɳetshedzwa mafhuno a muvhuso.


#### 6.4 KHETHEKANYO KHULWANE: MUṬOLAMUVHALELANO WA NGA NGOMU

- a) **Muṭolamuvhalelano wa nga ngomu** mushumo wayo ndi u ɳetshedza tshumelo dza vhuṭolamuvhalelano ha nga ngomu itela u khwinisa vhuvhusi na u langa khombo.

#### 6.5 MUOFISIRI MUHULWANE WA MASHELENI:

- a) Zwa Gwama, Ndunzhenduzhe ya Vhulangi ha Ndisedzo na Tshumelo dza Thuso na Vhulanguli ha Zwiimiswa – mushumo waṭo ndi vhurangaphanda ha tshiṭirathedzhiki kha ndaulo ya masheleni a muhasho.

## **TSHIVHUMBEZO TSHA VHULANGULI HA GCIS**



**8. ZWIDODOMBEDZWA ZWA VHUKWAMANI NA MUOFISIRI WA MAFHUNGO**

Mulanguli Muhulwane ndi Muofisiri wa Mafhungo u ya nga he zwa vheiswa zwone kha Mulayo wa PAIA. GCIS i na Mufarisa Muofisiri wa Mafhungo muthihi:

**Muofisiri wa Mafhungo: Vho Phumla Williams**

Diresi ya poswo: Private Bag X745  
PRETORIA  
0001

Diresi ya tshitirata: 1035 Frances Baard Street  
Tshedimosetso House  
Hatfield  
PRETORIA

Imeili: [rivaash@gcis.gov.za](mailto:rivaash@gcis.gov.za)

Lušingo: +27 12 473 0260  
Lušingothendeleki: +27 72 781 2200

**Mufarisa muofisiri wa Mafhungo: Vho Tshegofatso Kgarabjang**

Lušingo: +27 12 473 0478  
Lušingothendeleki: +27 73 815 1178  
Imeili: [tshegofatsok@doc.gov.za](mailto:tshegofatsok@doc.gov.za)

**9. NYENDEDZI U YA KHA KHOMISHINI YA PFANELO DZA VHATHU  
(SAHRC) NGA HA U SHUMISA PAIA, 2000 [TSHITEŃWA 14 (1) (C)]**

U ya nga Tshiteńwa 10 tsha Mulayo wa PAIA, SAHRC yo, vhekanya nyendedzi ya nga ha kushumisele kwa hoyu Mulayo. Nyendedzi i a wanala kha ofisi dzołthe kha diresi hedzi dzi tevhelaho:

SAHRC: Yunithi ya PAIA  
Muhasho wa Vhułłodisisi na Mańwalo

**Diresi ya Fhethu:**  
Braampark Forum 3  
33 Hoofd Street  
BRAAMFORTEIN

Diresi ya Poswo:  
Private Bag X2700  
HOUGHTON  
2041

Lutingo: + 2711 877 3600  
Fekisi: + 2711 403 0625  
Imeili: [PAIA@sahrc.org.za](mailto:PAIA@sahrc.org.za)  
Wbusaithi: [www.sahrc.org.za](http://www.sahrc.org.za)

**10. MBULETSHEZDO YA THERO DZINE GCIS YO FARAH REKHODO DZAYO – TSHITEŃWA 14 (1) (D)**

10.1 Hu tshi itelwa ndeme ya u tshimbida khumbelo u ya nga ha maitele a Mulayo, therodzine GCIS yo fara rekhodo dzadzo na khethekanyo dza rekhodo dza therodzo iñwe na iñwe dzo ima nga u rali:

**A Zwibveledzwa na Mbande**

- a) mivhigo
- b) magazini
- c) mbekanyamaitele na mañwalo a nyendedzi
- d) *South Africa Yearbook* na *Pocket Guide to South Africa*.

**B Zhendedzi ja tshumelo ya Vhudavhidzani**

- a) mivhigo
- b) burotsha dza u vhambadza
- c) nyandadzo (khandiso)
- d) khasho ya khunguwedzo na mbekanyamushumo
- e) u vhambadza na u andadza zwi shumiwaho
- f) mivhigo ya zwa u renga zwa nyandadzamafhuno
- g) mivhigo
- h) zwifanyiso zwe fodiwaho na zwa video

**C Mbekanyamaitele na Vhułodisisi**

- a) mivhigo na zwiłatamennde
- b) zwidodombedzwa na madzinginywa a vhułodisisi
- c) sethe dza data, mivhigo na zwi khou netshedzwaho
- d) sumbandila dza mafhuno sumbandila dza *Muvhuso wa Afrika Tshipembe*, *sumbandila* dza zwa *vhukwamani*, *sumbandila* ya *nyandadzamafhuno na Dziphurofaiji*
- e) mivhigo ya nyangaredzo ya nyandadzamafhuno a nnđa na a fhano hayani
- f) athikili dzo ḳalaho mafhuno a nyandadzamafhuno dza nnđa na fhano hayani
- g) mañwalwa a vhudavhidzani na milaedza ya ndeme

**D Zwa Gwama, Ndunzhendunzhe ya Vhulangi ha Nđisedzo na Tshumelo dza Thuso**

- a) dathabeizi ya vhañetshedzi vha tshumelo
- b) rekhodo dza masheleni na zwiłatamennde
- c) mbekanyamaitele na matshimbidzele
- d) mivhigo

**E Ndaulo ya zwa Vhashumi**

- a) mbekanyamaitele, matshimbideze na bugupfarwa
- b) mañwalo a mafhuno a nga ngomu na ndivhadzo dza mafhuno
- c) maano a vhułali a vhulanguli ha ndaulo ya zwa vhashumi
- d) mutevhe wa vhaofisiri vha mafhuno muvhusoni

**F Vhulanguli ha Mafhuno na Thekhinołodzhi**

- a) mbekanyamaitele na mañwalo a nyendedzi
- b) bugupfarwa
- c) mivhigo

**G Mapulanele a Maano a Vhułali na Vhulanguli ha Mbekanyamushumo**

- a) u vhulungwa ha mañwalo a thandela
- b) mivhigo
- c) *Bugupfarwa ya Vhulanguli ha Thandela*
- d) Mañwalo a maano a vhułali .

**H Ndavheleso ya Tshigwada: Ikonomi na Themamveledziso, Vhulamukanyi na Nyandano ya Dzitshakatshaka**

- a) zwiżirathedzhi zwa vhudavhidzani
- b) milaedza ya ndeme
- c) *Mbekanyamushumo ya Vhudavhidzani ha Muvhuso.*

**I Ndavheleso ya Tshigwada: Mveledziso ya Vhathu, Tsireledzo ya zwa Matshilisano na Vhuvhusi na Ndaulo**

- a) Zwiżirathedzhi zwa vhudavhidzani
- b) Milaedza ya ndeme
- c) *Mbekanyamushumo ya vhudavhidzani ha Muvhuso.*

**J Vhushaka Hapo na ha Vundu**

- a) mivhigo
- b) zwiżirathedzhi zwa Senthara ya Tshumelo ya Thusong
- c) zwiżirathedzhi zwa mveledziso ya vhudavhidzani na matheriał
- d) nyaluso na u vhambadza matheriał
- e) *Bugupfarwa ya Vhudavhidzani vha Muvhuso*
- f) dathabeizi ya vhudavhidzani
- g) zwiżirathedzhi zwa vhudavhidzani

**K Vhushumisani na vha Nyandadzamafhuno**

- a) mañwalo a mafhuno
- b) zwiżirathedzhi zwa vhudavhidzani
- c) zwiżirathedzhi zwa nyandadzamafhuno na zwiżatamennde
- d) dathabeizi ya nyandadzamafhuno.

**L Mułolamuvhalelano wa nga Ngomu**

- 
- a) mivhigo.

## 10.2 REKHODO DZINE DZA TOU DZULA DZI HONE – TSHITEŃWA 14 (1) (E)

Mafhungo a re hone kha webusaithi ya GCIS, [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za), o netshedzwa nga vhuđinetshedzeli. Zwîwe zwa zwibveledzwa zwa mafhungo na zwishumiswa zwe zwa netshedzwa nga u tou djetshedzela zwi katela:

- mivhigo
- zwibugwana
- marifhi a mafhungo
- zwishumiswa zwa u vhambadza
- dziphosića
- ngavhela
- zwibammbiri zwa khunguwedzo
- mafhungo na zwibveledzwa kha: [www.gov.za](http://www.gov.za)
- athikili dza mafhungo kha: [www.thusong.gov.za](http://www.thusong.gov.za)
- athikili dza mafhungo kha: [www.sanews.gov.za](http://www.sanews.gov.za)
- athikili dza mafhungo kha: [www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

## 10.3 NDILA DZA U ITA KHUMBELO

### a. *U tendelwa kana u hanelwa ha khumbelo*

Muhumbeli u tea u newa tswikelو ya rekhodo ya tshiimiswa tsha lushaka arali:

- muhumbeli a tevhedza tħodea dzothe dza maitele oħra a Mulayo zwi tshi tshimbilelana na khumbelo ya tswikelو ya rekhodo yeneyo.
- tswikelو ya rekhodo a i haniwi nga huñwe u qitika ha u hana ho ambiwaho kha Mulayo.

### b. *Rekhodo i swikelelwa hani*

- Muhumbeli u tea u shumisa fomo (Fomo A) ye ya gađiswa kha *Gazetha ya Muvhuso* (Nđivhiso ya Muvhuso ya R187 ya 15 Luhuhi 2002).
- Muhumbeli u tea u sumbedzisa arali a tshi do tqoda khophi ya rekhodo, kana a tshi do tama u vhona rekhodo ofisini dia GCIS. Iħwe ndila ndi ya uri, arali rekhodo i si l-jiñwalo ja bammbiri, i nga kha di vhonwa nga tshiñwe tshivhumbeo, hune zwa konadzea.
- Arali muhumbeli a humbela tswikelelo nga tshiñwe tshivhumbeo, (tsumbo: khophi ya bammbiri, khophi ya elektroniki, na zwiñwevho). U tea u newa tswikelelo nga tshivhumbeo tshenetsho, nga nnđani ha musi u ita ngauralo zwi tshi do kanganyisa matshimbidele a tshiimiswa tshenetsho tsha lushaka tħiġie tsha khou kwamea, kana u tħiġi tħixxha rekhodo, kana u pfuka mulayo wa pfanelo dza nzivhanyedziso arali rekhodo i si ya Shango. Arali zwo ralo, nga zwiitisi zwine zwa farea, tswikelо i sa koni u netshedzwa nga tshivhumbeo tħikene, mbadelo dzi tea u tanganyelwa u ya nga tshivhumbeo tshe muhumbeli a thoma u disa khumbelo ngatsho.

- Arali, u ɏadzisa kha phindulo yo tou ɏwalwaho ya khumbelo ya rekhodo, muhumbeli a tshi tama u ɏivhadzwa nga iñwe ndila nga ha tsheo ye ya dzhiwi, sa tsumbo, luñingo, zwi tea u sumbedziswa.
- Arali muhumbeli a itela khumbelo muñwe, vhuimo vhune muhumbeli a khou ita khumbelo a khaho vhu tea u sumbedziswa.
- Arali muhumbeli a sa koni u ɏwala kana u vhala, kana a na vhuholefhal, khumbelo i nga itwa nga mulomo. Muofisiri wa mafhuno u tea u ɏadza fomo o imela muhumbeli na uri a dovhe a mu fhe khophi ya fomo.

c. **Mbadelo dzi badelwaho dza khumbelo na n̄ivhadzo ya tsheo ya tswikel**

- Muhumbeli ane a khou ɏoda u swikela rekhodo dzine dza vha na mafhuno awe ene muñe ha tei u badela mbadelo ya khumbelo. Vhañwe vhahumbeli vha tea u badela mbadelo ya khumbelo ya R35.
- Zwidodombedzwa zwa mbadelo zwa GCIS two ima ngaurali:

Dzina ɏa Akhaunthu:	Govment Comm & Info Sys Main
Lushaka Iwa Akhaunthu:	Business Current Account
Nomboro ya Akhaunthu:	010059962
Bannga:	Standard Bank
Davhi:	Pretoria
Khoudu ya Davhi:	01-0045

- Muofisiri wa mafhuno u tea u ɏivhadza muhumbeli (nga nn̄da ha khumbelo ya muthu ene muñe) nga n̄ivhadzo, hu tshi ɏodwa uri muhumbeli a badele mbadelo ya khumbelo yo vhewaho (arali i hone) na mbadelo ya u fhungudza (arali i hone) a sa athu isa phanda na u shuma na khumbelo.
- Muhumbeli a nga kha ɏi vhiga uri zwi dovhe u sedziwa nga ngomu, hune zwa vha zwo tea, kana u ita khumbelo kha khothe a tshi khou hanedzana na zwauri a badele kana mutengo wa mbadelo.
- Nga murahu ha musi muofisiri wa mafhuno o no dzhia tsheo ya khumbelo, muhumbeli u tea u ɏivhadziwa nga ha tsheo yeneyo u ya nga he muhumbeli a sumbedzisa uri a ɏivhadzwe ngayo.
- Arali khumbelo yo tendiwa, iñwe mbadelo i tea u dovha ya itwa u itela u dovha u bveledza, u ɏoda na u dzudzanya, u itela tshifhinga tsho no fhiraho iri dze dza vha dzo ambiwa uri dzi do vha dza u sedza na u dzudzanya rekhodo u itela u bviselwa nn̄da ha rekhodo.
- Tswikelelo ya rekhodo i do farwa u swikela zwenezwo mbadelo dzo teaho dzo no itwa.

## 11. KHAKHULULO DZI RE HONE ZWI TSHI ELANA NA ZWIITO KANA U KUNDELWA U DZHIA MAGA

Ndila hedzi dici hone u itela uri vhathu vha vhiga kana u khakhulula mavharivhari a zwiito zwi si zwone, zwi sa divhalei kana vhudifari ha vhaofisiri vhu siho mulayoni kana u pfuka mulayo nga GCIS kana muñwe wa vhashumi vhayo:

### a. Ndila dza u vhiga kana u khakhulula

- Khakhululo zwi tshi tshimbilelana na zwiito kana u kundelwa u dzhia maga u ya nga ha PAIA, 2000: Vhulanguli ha u sedzulusa ha nga ngomu ho sedzwa kha zwa Mulayo hoyu ndi Minisiتا. Nga murahu ha musi hu songo wanala thandululo kha tsedzuluso ya khakhululo ya nga ngomu, khumbelo i nga kha di vhigwa khothe (zwiteňwa 78 – 82).
- Mushumeli wa Muvhuso a nga kha di vhiga tshililo kana mbilaelo yawe u itela tsedzuluso nga Khomishini ya Tshumelo dza Muvhuso nga ha zwiito kana u pfuka mulayo nga muñwe muofisiri (Tshiteňwa 35 tsha Mulayo wa Tshumelo ya Muvhuso, 1994 [Mulayo 103 wa 1994]).
- Muthu a nga kha di shumisa khakhululo dza zwa mishumo zwi tshi elana na zwiito kana u pfuka mulayo nga muofisiri wa zwi tshimbilelanaho na zwa mushumo, zwine zwa vha phambano nga zwa pfanelo ( Mulayo wa Tshumelo dza Muvhuso, 1994, na Mulayo wa Vhushaka ha Vhashumi, 1995 [Mulayo 66 wa 1995]).
- Muthu a nga kha di vhiga mbilaelo kha muingameli wa zwa mishumo zwi tshi tshimbilelana na u pfuka Mulayo wa Nyimele dza Mutheo dza u Tholwa, 1997 (Mulayo 75 wa 1997) Tshiteňwa 78(1)(a), kana Mulayo wa Ndinganyo ya u Tholwa, 1998 (Mulayo 55 wa 1998) Tshiteňwa 34(e).
- Muthu a nga kha di vhiga mbilaelo kha Mutsireledzi wa Tshitshavha zwi tshi tshimbilelana na u humbulela zwiito zwi siho mulayoni, zwi songo teaho kana u pfuka mulayo nga muofisiri (Ndayotewa na Mulayo wa Mutsireledzi wa Tshitshavha, 1994 [Mulayo 23 wa 1994]).
- Muthu a nga kha di vhiga mbilaelo kha SAHRC zwi tshi tshimbilelana na u humbulela zwiito zwi siho mulayoni kana u pfuka mulayo zwine zwa vha vhukhakhi, kana tshutshedzo dza pfanelo dza ndeme (Mulayo wa Khomishini ya Pfanelo dza Vhathu, 1994 [Mulayo 54 wa 1994]).
- U itela u tsireledzea kha u lifhedzwa ngauri vho ambulula vhudifari vhu si havhudí kana vhu siho mulayoni nga mutholi kana mushumi ngavho, muthu ane a khou ambiwa nga hae a nga tevhela ndila dza u ambulula dzine dza vha kha Mulayo wa Tsireledzo ya u Ambulula, 2000 (Mulayo 26 wa 2000).
- Muthu a nga kha di shumisa khakhululo dza mulayo dici ngaho u tevhedza maga a mulayo u itela u sedzwa hafhu ha fhungo ja zwa ndaulo nga mulayo zwi tshi tshimbilelana na zwa Mulayo wa Vhulamukanyi ha Nyaluso ya zwa Ndaulo, 2000 (Mulayo 3 wa 2000).

b. **Dziṁwe khakhululo dza thikhedzo**

- Muthu a nga kha di humbela u fhiwa zwiitisi zwa nyito ya ndaulo u ya nga two vhewaho kha Mulayo wa Nyaluso ya Ndaulo ya Vhulamukanyi, 2000 (Tshiteňwa 5).
- Muthu a nga kha di humbela tswikelo ya rekhodo dza muhasho wa muvhuso kana tshiňwe tshiimiswa tsha muvhuso u ya nga two vhewaho kha PAIA, 2000 (Tshiteňwa 11).

c. **Mushumo wa u vhiga**

- Mushumeli wa muvhuso, zwenezwi a mushumoni wawe lwa tshiofisi, u a kombetshedzea u ya nga two vhewaho kha Khoudu ya Vhudifari uri a vhige kha vhulanguli ho teaho, vhuada, tshandanguvhoni, tshidivhano, ndaulo i sa shumisi zwone na zwiňwe zwiito zwine zwa sala u mulandu kana zwine zwa vha u vunda mulayo kha dzangalelo ja tshitshavha. Mushumeli ane a kundelwa u tevhedza izwi u na mulandu wa vhudifari vhu si havhud. (Vhulangi B.3 na C.4.10 ya Ndima 2 ya Vhulangi ha Tshumelo ya Muvhuso, 2001)
- Ndi vhudifhinduleli ha mutholi na mutholiwa muňwe na muňwe u ambulula vhugevhenga kana vhudifari vhu songo daho mushumoni zwine zwi tikedza Mulayo wa Tsireledzo ya u Ambulula, 2000 (Mvulatswinga).

<b>MBADELO DZO RANDELWAHO ZWIIMISWA ZWA MUVHUSO</b> TSHIPIDA TSHA II TSHA NDIVHADZO 187 KHA GAZETHE YA MUVHUSO NGA 15 LUHUHI 2002		
1.	Mbadelo ya khophi ya bugupfarwa sa two sumbedziswaho kha Ndaulo 5(c) ndi R0,60 ya khophi iňwe na iňwe ya siačari ja A4 kana hu tshipida tshaļo.	
2.	Mbadelo dza u dovha u bveledza hafhu sa zwe zwa vheiwa kha Ndaulo7(1) dzo ima ngaurali: <ol style="list-style-type: none"> <li>kha khophi iňwe na iňwe ya siačari ja A4 kana hu tshipida tshaļo.</li> <li>kha khophi iňwe na iňwe yo gandiswaho kha siačari ja A4 kana tshipida tshaļo yo vhulungwaho kha khomphyutha kana muňwe mutshini wa elekthironiki kana tshivhumbeo tshi vhaleaho nga mutshini</li> <li>khophi i re na tshivhumbeo tshi vhaleaho nga khomphyutha kha:               <ol style="list-style-type: none"> <li>CD</li> </ol> </li> <li>(i) kha khophi yo bveledziswaho na zwifanyiso ya siačari ja A4 kana hu tshipida tshaļo.</li> <li>(ii) khophi ya zwifanyiso zwi vthonalaho</li> <li>(i) ya u thetshelesa yo bveledziwaho hafhu kha siačari A4 kana tshipida               <ol style="list-style-type: none"> <li>khophi ya u thetshelesa</li> </ol> </li> </ol>	R0, 60 R0, 40 R40, 00 R22, 00 R60, 00 R12, 00 R17, 00

3.	Mbadelo dzine dza badelwa nga muhumbeli muñwe na muñwe, nga nn̄da ha muhumbeli wa mafhungo awe ene muñe, zwo ambiwaho kha Ndaulo 7(2) ndi	R35, 00
4.	Mbadelo dzine dza badelwa dza tswikelo nga muhumbeli zwo ambiwaho ngazwo kha Ndaulo 7(3) dzo ima ngaurali:	
	1) a. kha fothokhophi iñwe na iñwe ya siañari la A4 kana tshipida tshañlo	R0, 60
	b. kha khophi iñwe na iñwe yo gandiswaho kha siañari la A4 kana tshipida tshañlo yo vhulungwaho kha khomphyutha kana muñwe mutshini wa eñekithironiki kana tshivhumbeo tshi vhaleaho nga mutshini	R0, 40
	c. khophi i re na tshivhumbeo tshi vhaleaho kha:	R40, 00
	(i) CD	
	d. (i) kha khophi yo bveledziswaho na zwifanyiso kha siañari la A4 kana tshipida tshañlo	R22, 00
	(ii) khophi ya zwifanyiso zwi vhonalah	R60, 00
	e. (i) ya u thetshelesa yo bveledziwaho hafhu kha siañari A4 kana tshipida	R12, 00
	(ii) khophi ya u thetshelesa	R17, 00
	f. U sedza na u dzudzanya rekhodo u itela u i bvisa, R15, 00 nga awara kana tshipida tsha awara, ho sielwa nn̄da awara ya u thoma, ine zwi a pfalavho uri i a ñodea kha u sedza na u dzudzanya.	
	2) U itela zwa Tshiteñwa 22(2) tsha Mulayo, zwi tevehlaho zwi ño shuma:	
	a. iri dza rathi sa iri dzine dza ño fhiriswa phanda ha musi tshelede ya u fhungudza i tshi badelwa	
	b. thihi tsha raru tsha mbadelo ya tswikelo i fanela u badelwa sa tshelede ya u fhungudza nga muhumbeli.	
	3) Mbadelo dza vhukuma dza u posa dzi itiwa zwenezwo khophi ya rekhodo i tshi tea u rumelwa kha muhumbeli.	

**12. FOMO DZO RANDELWAHO TSWIKELO YA REKHODO YA TSHIIMISWA TSHA MUVHUSO**

TSHIPIDA TSHA VHUVHILI TSHA NDIVHADZO 187 KHA GAZETHE YA MUVHUSO NGA LA 15 LUHUHI 2002

**FOMO A**

KHUMBELO YA TSWIKELO YA REKHODO YA TSHIIMISWA TSHA MUVHUSO  
Tshiteňwa 18(1) tsha PAIA, 2000

[Ndangulo 2]

**HU SHUMISWAHO NGA GCIS**

Nomboro ndaula:

Khumbelo yo tanganedzwa nga : .....

Khumbelo yo tanganedzwa nga ja: .....

Nomboro ndaula (arali i hone): .....

Khumbelo ya mbadelo (arali i hone): R .....

Tshelede ya phungudzo (arali i hone): R .....

Mbadelo ya tswikel: R .....

Tsheo: .....

**TSAINO NGA MUOFISIRI WA MAFHUNGO/**

**MUFARISA MUOFISIRI WA MAFHUNGO**

**A. Zwidodombedzwa zwa tshiimiswa tsha muvhuso**

Muofisiri wa Mafhuno/ Mufarisa Muofisiri wa Mafhuno:

**B. Zwidodombedzwa zwa muthu ane a khou itaho khumbelo ya tswikelo ya rekhodo**

- (a) *Zwidodombedzwa zwa muthu ane a khou ita khumbelo dza tswikelo ya rekhodo zwi tea u rekhodiwa hafha fhasi.*
- (b) *Kha vha fhe diresi, imeili na/kana nomboro ya fekisi ya Afrika Tshipembe ine mafhuno a tea u rumelwa khayo.*
- (c) *Vhułanzi ha vhuimo vhune vha khou ita khumbelo vhe khaho, arali vhu hone, vhu tea u rumelwa naho.*

Madzina na Tshifani nga vhudalo: .....

Nomboro ya Vhuñe: .....

Diresi ya Poswo: .....

Nomboro ya fekisi: .....

Nomboro ya lutingo: .....

Diresi ya imeili: .....

Vhuimo vhune vha khou ita khumbelo vha khaho, arali vha tshi khou humbetshela muñwe: .....

### C. Zwidodombedzwa zwa muthu ane a khou itelwa khumbelo

Hetshi tshikhala tshi tea u dadzwa fhedzi arali khumbelo ya mafhuno i tshi khou itelwa muñwe muthu.

Madzina na Tshifani nga vhudalo: .....

Nomboro ya Vhuñe: .....

### D. Zwidodombedzwa zwa rekhodo

(a) Kha vha netshedze zwidodombedzwa zwoñhe nga vhudalo zwa rekhodo ine vha khou humbela u i wana, hu tshi katelwa na nomboro ndaula arali vha tshi i divha, u itela uri rekhodo i kone u wanala.

(b) Arali tshipida tsha u ñwalela tshe vha fhiwa tshi sa lingani, kha vha ñwalele kha siatari jiñwe ja thungo vha ji nambatedze kha fomo. **Muhumbeli u tea u saina ilo jiñwe siatari ja thungo.**

1. Mbuletshedzo ya rekhodo kana tshipida tsha yeneyo rekhodo: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Nomboro ndaula, arali i hone: .....

3. Zwiñwe zwidodombedzwa zwa rekhodo: .....

#### E. Mbadelo

- (a) Khumbelo ya u swikela rekhodo, nga nn̄da ha rekhodo ya mafhuno a muthu ene muñe, i do shumiwa fhedzi musi nga murahu ha musi **mbadelo ya khumbelo** yo no itwa.
- (b) Vha do divhadziwa nga mutengo wa mbadelo i teaho u itwa sa mbadelo ya khumbelo.
- (c) **Mutengo une wa badelelwa tswikelو** ya rekhodo u ya nga tshivhumbeo tshine tswikelو ya khou ḥodea ngatsho na uri ndi tshifhinga tshingafhani tshine tsha do shumiswa u sedza na u dzudzanya rekhodo.
- (d) Arali vha tshi wela kha vhane a vha tei u badela mbadelo kana i ifhio na ifhio, kha vha sumbedzise uri ndi ngani.

Tshiitisi tsha uri ndi ngani vha sa tei u ita mbadelo:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### F. Fomo ya tswikelو ya rekhodo

Arali vha tshi khou kundiswa nga vhuholefhali u vhala, u vhona kana u thetshelesa rekhodo ine i kha tshivhumbeo tsha tswikelelo tshe ya ḥetshedzwa ngatsho kha 1 u swika kha 4 afho fhasi, kha vha sumbedzise vhuholefhali havho vha sumbedze uri rekhodo vha ḥoda i kha tshivhumbeo tshifhio.

Vhuholefhali: .....	Tshivhumbeo tshine rekhodo ya khou ḥodea ngatsho: .....
.....	.....

Kha vha swae bogisi lo teaho nga X.

NOTSI:

- (a) U sumbedzisa havho tshivhumbeo tshine tsha khou todea tsha tswikelelo zwi do bva kha tshivhumbeo tshine rekhodo ya vha hone ngatsho.
- (b) Tswikeloy a tshivhumbeo tshe tsha humbelwa i nga kha di haniwa tshiñwe tshifhinga. Arali zwi nga itea ngauralo, vha do vhudziwa arali tswikeloy i tshi do netshedzwa nga tshiñwe tshivhumbeo.
- (c) Mbadelo ine ya tewa u badelwa u itela u swikelela rekhodo, arali i nga todea, i do tiwa ho sedzwa na tshivhumbeo tshe ha humbelwa tswikelelo.

**1. Arali rekhodo i kha tshivhumbeo tsha u tou ñwalwa kana u gandiswa**

Khophi ya rekhodo*	Vhuingameli ha rekhodo
--------------------	------------------------

**2. Arali rekhodo i na zwifanyiso zwine zwa vhonala**

(Hezwi zwi katela zwinepe, zwilaidi, zwirekhodwa zwa vidio, zwifanyiso zwi bveledzisiwaho nga khomphyutha, zwivetwawetwa, na zwiñwevho.)

U vhaba zwifanyiso	U kopa zwifanyiso*	Mveledziso ya zwifanyiso *
--------------------	--------------------	----------------------------

**3. Arali rekhodo i na maipfi kana mafhuno ane o tou rekhodiwa, ane a nga dovha a bveledziwa a muungo**

Kha vha thetshelese mubvumo wa thireke (CD)	Mveledziso ya mubvumo wa thireke * (Liñwalo lo tou ñwalwaho kana u gandiswa )
---	--

**4. Arali rekhodo yo vhulungwa kha khomphyutha kana muñwe mutshini wa elekithironiki kana tshivhumbeo tshi vhaleaho tsha mutshini**

Khophi ya rekhodo yo gandiswaho *	Khophi gandiswaho yo rekhodo ya mafhuno o bvaho kha rekhodo *	Khophi i re kha tshivhumbeo tshi vhaleaho nga khomphyutha* (CD)
-----------------------------------	---	---

Tswelelo ya Bugupfarwa ya Mafhundo ya (Vhudavhidzani ha Muvhuso) Government Communications (GCIS)

*Arali vho ita khumbelo ya khophi kana mveledziso ya rekhodo (afho n̄tha), vha ṭoda u tou poseliwa khophi kana mveledziso iyo naa?	EE	HAI
<b>Mbadelo ya u posa i a badelwa.</b>		
<i>Kha vha dzhiela n̄tha zwauri arali rekhodo i siho nga luambo lune vha khou ṭoda lwone, tswikelo i nga netshedzwa nga luambo lune rekhodo ya vha hone ngalwo.</i>		

**G. Ndivhadzo ya tsheo yo dzhiiwaho zwi tshi elana na khumbelo ye ya itwa ya tswikelo**

Vha do divhadzwa nga u tou nwala uri khumbelo yavho yo ḫanganedzwa/haniwa naa. Arali vha tshi tama u divhadzwa nga inwe ndilavho, vha humbelwa u sumbedzisa uri ndi ndila ifhio vha netshedze na zwidodombedzwa zwo teaho u itela uri zwi tshimbilelane na khumbelo yavho.

Vha do tama u divhadzwa nga ndilade nga ha tsheo ya nga ha khumbelo yavho ya tswikelelo ya rekhodo? .....


Ho sainwa nga (datumu) .....

TSAINO NGA MUHUMBELI/MUTHU ANE A KHOU HUMBELELWA

*Tswelelo ya Bugupfarwa ya Mafhuno ya (Vhudavhidzani ha Muvhuso) Government Communications (GCIS)*

---

Bugupfarwa yo sainwa na u tendelwa nga Mufarisa muofisiri wa Mafhuno: GCIS  
Vho Tshegofatso Kgarabjang



**Mufarisa muofisiri wa Mafhuno: GCIS**

**Vho Tshegofatso Kgarabjang**

**DATUMU:** 27 / 11 / 2017